

# Dinose

Sepedi

Kgato

3c



Nangamso  
Ka NomaHlubi-Koza



**Dinose**

**Sepedi**

**Kgato 3C**

ISBN: 978-1-77981-540-8

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project


Mongwadi: Nangamso Ka NomaHlubi-Koza

Mofetoledi: Zodwa Sebashe

Moswantšhi: Saskia Swanepool

Tlhagišo le Kalo: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatišo ya mathomo 2023.





# Dinose



**Nangamso Ka NomaHlubi-Koza**

Dinose di thoma bophelo bja tšona e le mae.  
Mmae a, a phaphaša a ba dibokwana, bjale  
ge ya ba dinose.






Dinose ke dikhunkwane tša go šoma kudu. Mmala wa tšona ke wa gauta- serolwana le mapanta a tsothwa.

Mmejana wa nosi o arogantšhitšwe ka diripa tše tharo: ke hlogo, sehuba le dimpa.

Di na le maahlo a mahlano. A mabedi a wona ke a magolo.

Di nale maoto a seelago. Maoto a a na le mešomo e mentši, di hlwekiša manakana ka ona, di kgona go swara dilo ka ona le go kgoboketša bolopi.

Go na le mehuta e mentši ya dinose. Dinose tšeo di tsebega kudu ke tše di dirago todì. Tše ke tšona feela dikhunkhwane tšeo di dirago dijo tšeo di jago ke batho. Di dula dikoloneng le kgošigadi ya tšona.





Dinose di rata lefelo la go ba kgauswi le dibjalo le matšoba. Mafelo a a akaretša ditšhengwana, dirapana, mafulo, le dithokgwa.

Dinose di rata go agela moo go tletšego matšoba.

Kgošigadi ya dinose e beela mae a mantši, e oketša palo ya dinose. Dinose di šoma kudu ge di dira todi. Dinose tša go šoma di hlwekiša ntilana, di kgoboketša modula wa tšona malomo, nekitara. Di dira bjalo go fepa koloni ya tšona.







Dinosi tša todi di boledišana ka go bina. Ge di bona matšoba a mabotse, di laletša dinosi tše dingwe ka go bina. Se ke ka lebaka la gore matšoba ke kgodi ya bolopi bja tšona.

Dinosi di raloka karolo e kgolo go šireletša tikologo ka go thuša dibjalo gore di gole.

Ge dinosi di eja bolopi ,di kgoboketša modula wa matšoba tša iša gae. Dinose dirwala modula ka maoto le mebele ya tšona go tloga letšobeng go iša go le lengwe.

Modula wo mongwe o a wa mo tseleng ya tšona ya go ya gae. Se se hlola gore matšoba a thuthufe mafelong a mantši.





Ge di fihla gae di šomiša modula le bolopi bjoo di bo rwelego ka dimpa go dira todi.

Dinose ke tšona feela dikhunkhwane tše di direlago batho dijo. Todi e na le swikiri gape e bose. Ka nako ye nngwe e šomišwa yona e le swikiri. E šomišwa gape le go alafa dintho ka go e tšhaša mo nthong.

Ge re bona dinosi di fofa, re swanetše go  
elelwa gore ke tšona tšeo di re direlago todi,  
gape le go re bjalela matšoba.





## Readers

### Kgato 1

- Namune e nanana
- E ba bonolo  
Malebo
- Sebati le Segokgo
- Kamo o rata go  
penta
- Mollo
- Pokolo
- Lebile o a  
emaema
- Pula ya Semaka
- Go bala meropa
- Komelelo
- Yuna o gobetše
- Noga!
- Meriri e megolo
- Lerato la Gabo le  
Roro
- Di ka fofa?
- Bana ba go ba le  
mohola
- Sopo e bose
- Basetsana ke  
Badiši
- Yuna o maketše
- Jobe ga a robale
- Ba ka Polaseng
- Tate o tla boa  
neng?
- Lerato la  
mafahlana
- Jase e Fetogile

### Kgato 2

- Tsatsa wa šedi
- Go seketša  
meetse
- Meetse a ka mo le  
ka mo
- Monyai wa  
mathaithai
- Šibelane sa  
Tinyiko
- Roko ya  
Mebalabala
- Tatso ya dijo tša  
baVenda
- Bula, Tswalela,  
Tšweletša
- Dieta tša Phuthi  
tše diswa
- Leseka la gauta
- Sebapadi sa  
Maemo
- Tšalatšala wa  
sengangele
- Kakanyo ye botse  
ya Mmira
- Dimpho
- Bolo e timetše
- Mmutla wa  
mahlajana

### Kgato 3

- Sehlare sa  
Phodišo
- Kwena ya leswena
- Molemi Morweši le  
dikgabo
- Matwetwe le  
dithuthupiši
- Bose bja motepa
- Bophelo bja  
segwagwa
- Motswako o  
bohlokwa
- Mohlafi wa mogale
- Mothei wa dihlapa
- Ga ke rate merogo
- Ke tše kgolo go  
nna!
- Dipoo di a  
Itefeletša
- Mosetsana yo  
mabjoko
- Mehuta ya  
dinamelwa
- Seeta se se botse
- Dinose
- Bašimane ba  
bohlale
- Go fetoga
- O a hlobaela
- Setswalle sa nnete
- Bolwetši bja  
mpshikela

### Kgato 4

- Phumo wa lethabo
- Ba bapala
- Molalatladi wa  
Lerato
- Setšo sa baVenda
- Tumo ya ga Moori  
ya phethagala
- Bolwetši bja  
dikolobe
- Ntombi o swara  
lehodu
- Pule o tliša mmele
- Tate molaodi  
wa serapa sa  
diphoofole

### Kgato 5

- Go thuša Rakgolo  
go fola
- Mae a Kgarebong  
a timela
- Mama Afrika,  
Miriam Makeba
- Kgaugelo o tseba  
nako
- Peu ya mehlolo
- Re etela lešoka la  
diphoofole
- Mehlaro ya Afrika  
Borwa
- Toro ya ga  
Dimpho

**ZENEX**  
FOUNDATION

  
**MOLTENO**  
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY  
EST. 1974



Ulwazi Lwethu ke projeke ye e tšweletšwago le go hwetša thušo ya mašelang go tšwa go Mokgatlo wa Zenex ka maikemišetšo a go tšweletša dingwalwa tšeo di tlo go šikinya maikutlo a babadi ba maleme a se Afrika. Maikemišetšo a projeke ye ke go ruta le go thekga bana ba mephato ya fase go bala ka kwišišo. Dingwalwa tše di ngwadilwe ka dipolelo tše senyane tša Afrika ka tirišanommogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, le Saide. Methopo ka moka e tšweleditšwe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives  
(CC BY-NC-ND) 4.0  
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

